

MOKHOA OA HO E TSA TEMO EA MEKOTI (Pothole)

Temo ea mekoti ke eng?





Potholing ke mokhoa oa ho lema masingoowa ka ho etsa mekoti moo lijalo li jaloang feela. Mekoti ena e etsoa feela moo ho tlo jaloa mme le manyolo a tseloa feela kahara mekoti eno ea temo, mme hona ho thibela tsenyo ea manyolo le khoholeho ea mobu.

Ho sebelisa mobu moo ho tlo jaloa feela, ho etsa hore mobu o mong o lule o bolokehile, mme moo ho entseng mekoti, mobu o k eke oa hoholeha ka nako ea pula le ea meea. Mekoti ena e ka sebelisoa lilemo tse tharo ka tatellano mme hoo ho fokotsa tsebeliso e sekahla ea manyolo. Ho tlatselletsa, balemi ba qeta nakoana feela ba etsa mosebetsi oona kaha ba sebetsana le mekoti feela ho feta haba sebetsana le tsimo kaofela.


Mokhoa ona oa temo o ka sebelisoa lijalong tse kholo joaloka poone, linaoa, mabele, mokopu le koro.

Molemo oa Potholing	
Soil enrichment/ Polokeho ea mobu <ul style="list-style-type: none"> Manyolo a tseloang kahara mekoti a etsa lijalo tse matlafetseng 	Ho uka lilemo tse tharo <ul style="list-style-type: none"> Mekoti ka mong o ka sebetsa lilemo tse tharo, mme o boloka manyolo ebile o thibela khoholeho ea mobu.
Money saving/Polokeho ea chelete <ul style="list-style-type: none"> O bobebe kaha manyolo a hlokahala feela moo ho jetsoeng, ho na le ho a tsela le moo lijalo li sa hlaheng. 	Water runoff retention <ul style="list-style-type: none"> Mekoti ena e khona ho boloha metsi hore a se mathe ka holima lijalo, hoo ho fokotsa ho noesetsa khafetsa.
Labour saving <ul style="list-style-type: none"> Leha ho le mosebetsi ho etsa mekoti, molemi a ka nka lilemo tse tharo pele a cheka e meng hape, le manyolo a ka rekoa kamora lilemo tseo. 	

Methati ea ho etsa potholing/steps

	<ul style="list-style-type: none"> Khaolo khoele e etsang bophara ba tsingoana ea hao. Meshara 75 cm khoeleng eo, ebe o fasa lefito kamora 75 cm e ngoe. 75 cm e ka etsoa ke bolelele ba kharafu.
	<ul style="list-style-type: none"> Cheke sekoti moo o entseng lefito. Mokoti ke mong o be botebo ba 30 cm le pophara ba 10 cm. <p>Hopola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Haeba ho na le motheo serapeng sa hao, etsa bonnete bah ore lehlokore le lekhutsoane la pothole le le boemong bo le bong le bo bolelele. Seke oa cheka moo o sat lo jala. Seke oa lema serapa sohle.
	<ul style="list-style-type: none"> Tsela liatla tse mmolao tsa manyolo ka sekoting ka seng. Koahela manyolo ao ka mobu. Jala peo ea hao mobung oo. Koahela peo ka mobu o mong.
	<ul style="list-style-type: none"> Ka mobu o setseng, haha lilika-likoe ho potoloha sekoti sa hao Selika-likoe seo se tla boloka metsi pakeng sa lijalo, mme se tla boela se thibela khoholelo ea mobu.


Continued →



- Tsoelapele ho etsa melaea likoti ho fihlela o qetile tsimo ea hao
- Etsa likoti tsa hao ka mokhoa oa hore moleng o hlhlamang, likoti tsa hao li be lipakeng tsa tseo o li entsengpele. Hono ho etsa hore metsi a mathileng pakeng tsa likoti tse ka holimo a kene ho tse latelang.

Mokhoa oa ho jala li-pothole

Sebaka, mobu o matlafetseng le ho felisa likokonyana ke lintlha tsa bohlokoa nakong ea ho jala. O ka jala linaoa pakeng tsa mela ea poone. Mohlala: Mola oa poone, oa linaoa, oa poone, oa linaoa joalo joalo.



Ho hong ho ka etsoang ke **ho jala peo tse paponeng (joaloka linaoa le poone) kehara sekoti se lo seng**. Hoo ho thusa haholo ho eketsa manoni mobung.

Tlhokomelo ea li-Pothole	
<p>Mulching</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamora ho kotula, siea litlhaka kapa litlama tsa seo o se jetseng, seo se tla thusa ho etsa hore mobu o lula o le mongobo. • Ha litlhaka tseo li bola, li tla fetoha manyolo. 	<p>Re-use/O ka se sebelisa hanyata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekoti tseng li ka sebelisoa lilemo tse tharo pele o ka cheka tse ling hape. <p>Ridges</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marako a mobu a hlokoa ho lula lokisoa. Ho etsa marako ka moo pothole li thulametseng, ho tla thusa hore metsi a kene ka sekoting hantle.
<p>Weeding/Lehola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehola le lona le ka nka limatlafatsi le metsi a hlokoang ke lijalo, joaleli tlameha ho tlosa nakong eo o lemmeng. Li ka tlohella ho etsa limatlafatsi tsa mobu nakong eo ho kotutsoeng. • Ha limela li le bohola ba ho fihla lengoeleng, fothola lehola e le ho etsa sebaka bakeng sa lijalo. 	

Lijalo	Lenane la lipeo mokoti ka mong	Botebo ba ho jala
Poone	3 (nakong ea komello, fothola tse peli ha li le bolelele ba ho fihla lengoeleng)	5 cm
Mabele	10 (fothola tse tšeletseng ha li le bolelele ba lengoeleng)	5 cm
Linaoa Lierekisi	Tse 5 ho isa ho tse 8 (ha ho fotholoe letho)	3 cm
Wheat	Tse 20	3 cm
Sonoblomo	Tse 6 (fothola tse 4 ha lijalo li le bolelele ba lengoele)	5 cm